

## **Predlog**

### **Ugovora o ustupanju na korišćenje kompleta za brzo ispitivanje stabilnosti baruta**

između

Ministarstva odbrane Republike Austrije

(u daljem tekstu kao **"MO Austrije"**)

i

Ministarstva odbrane Crne Gore

(u daljem tekstu kao **"MO Crne Gore"**)

(MO Austrije i MO Crne Gore u daljem tekstu takođe posebno navedeni kao "**ugovorna strana**" i oboje zajednički navedeni kao "**ugovorne strane**".)

## **Preambula**

Budući da MO Austrije jača svoju namjeru da pomogne i podrži MO Crne Gore u naporima da izgradi i obuči Vojsku Crne Gore i doprinese sigurnom i bezbjednom okruženju u Crnoj Gori u korist Crne Gore;

MO Austrije u sklopu namjere programa pomoći kao i pod pokroviteljstvom programa pomoći namjerava da podrži MO Crne Gore / Vojsku Crne Gore sklapanjem ugovora o korišćenju određenih predmeta i materijala (kao što je navedeno u ugovoru) u kojemu mora da ispuni svoju obavezu kontrole municije i pogonskih punjenja (na njemačkom: 'zur Kontrolle von Munitions und Treibladungen').

Kao dio programa i pod okriljem programa pomoći, MO Austrije namjerava podržati MO Crne Gore / Vojsku Crne Gore zaključivanjem ugovora o korišćenju određenih predmeta i materijala (kako je navedeno u ovom ugovoru) u kojem MO Crne Gore / Vojsku Crne Gore moraju ispuniti svoj zadatak kontrole municije i specifične stabilnosti pogonskih punjenja (na njemačkom: 'zur Kontrolle von Munitions und Treibladungen').

Ugovorne strane obavezuju se:

### **1. Uslovi korišćenja**

- 1.1 MO Austrije ovim opunomoćuje MO Crne Gore da koristi i MO Crne Gore ovim prihvata upotrebu korišćenja dva (2) potpuno opremljena QUICK PROPELLANT ASSESSMENT KITS (u daljem kao "QPAKs" I jedan (1) potpuno opremljeni QUICK PROPELLANT ASSESSMENT KIT PLUS (u daljem kao "QPAK Plus") naveden u aneksu A (u daljem naveden kao "predmeti upotrebe") pod uslovima navedenim u ovom ugovoru.
- 1.2 MO Austrije daje pravo MO-u Crne Gore da predmete upotrebe koristi samo u svrhu obuke i u svrhu mjera za sigurno skladištenje uz pomoć i bez pomoći MO-a Austrije a sa namjerom da poboljša sistem skladištenja municije.

- 1.3 Predmeti upotrebe su predati oficiru za vezu MO-a Crne Gore 6. aprila 2021. / nadležnom licu: g-đi Nedi Kadović; +382-67-581-125; Direktorat za logistiku, MO Crne Gore. Adresa: Jovana Tomaševića 29, 81000 Podgorica, Crna Gora (u daljem kao "**POC Crne Gore**").
- 1.4 Rizik od gubitka predmeta upotrebe prenosi se u 00:00 sati na datum naveden u odjeljku 1.3.
- 1.5 Iako je opšta namjera obaju ugovornih strana da MO Crne Gore trajno koristi predmete upotrebe, MO Austrije zadržava pojedinačno pravo da zahtijeva od MO-a Crne Gore da vrati predmete za upotrebu u roku od tri mjeseca, po isključivoj procjeni MO-a Austrije u bilo koje vrijeme i na sopstveni trošak MO-a Crne Gore na bilo koje mjesto koje MO Austrije može odrediti i MO Crne Gore pristaje na takvo pravo.
- 1.6 MO Crne Gore je dužno da koristi predmete za upotrebu samo na mjestima za skladištenje municije i objektima kako je definisano u aneksu B (kako ga povremeno dopunjuje samo (a) austrijski komandant AUSTRIJSKOG mobilnog savjetodavnog tima i tima za obuku (dalje u tekstu kao MATT), ali tek nakon prethodnih informacija i koordinacije sa osobom definisanom pod (a).

## **2. Obaveze MO Crne Gore**

- 2.1 MO Crne Gore se obavezuje da neće prodavati, distribuirati, pozajmljivati i / ili dati, prenositi i / ili ustupati bilo koja druga prava u vezi sa predmetima za upotrebu bilo kom drugom fizičkom ili pravnom licu i polazi od toga da sa sigurnošću samo pripadnici MO-a Crne Gore / Vojske Crne Gore , koji su pravilno obučeni i školovani, koriste predmete za upotrebu.
- 2.2 U skladu sa odjeljkom 2.1, ako MO Crne Gore namjerava prenijeti bilo koji ili sve predmete za upotrebu drugim privatnim ili javnim organizacijama ili drugim pravnim ili fizičkim licima ili institucijama, MO Crne Gore je dužno obavijestiti MO Austrije o takvoj namjeri i MO Austrije može odobriti ili odbiti takav prijenos po vlastitoj procjeni.

- 2.3 MO Crne Gore je dužno da održava, dopunjava i / ili preuzima bilo koje druge radnje potrebne za pravilno korišćenje predmeta za upotrebu o svom trošku i uz sopstveni rizik, počevši od datuma navedenog u odjeljku 1.3 u 00:00 sati, takođe u skladu sa propisima navedenim u **aneksu A**.

### **3. Odlaganje materijala**

- 3.1 U slučaju da nekim ili svim dijelovima predmeta za upotrebu istekne rok trajanja ili se više ne mogu koristiti i / ili popravljati i / ili dopunjavati, MO Crne Gore pristaje da materijal odlaže na ekološki kompatibilan način u skladu sa svim važećim zakonima i propisima o zaštiti okoliša i o svom trošku.

### **4. Provjera i kontrola opreme**

- 4.1 MO Austrije ili bilo koji ovlašćeni austrijski predstavnik imaju pravo u bilo kojem trenutku provjeriti poštovanje ovog ugovora.

### **5. Intelektualno vlasništvo**

- 5.1 Pojedinačni i svi dijelovi navedeni u **aneksu A** isključivo su vlasništvo MO Austrije i ne smiju se kopirati, mijenjati, dopunjavati, prenositi, distribuirati, dijeliti, prodavati, pozajmljivati, zalagati ili odlagati u bilo kojem obliku. To uključuje sve planove, formule, kodove, prevode, smješe ili bilo koje druge derivate ili srodne proizvode, supstance, generičke lijekove ili sonde i bilo koja druga slična ili preuzeta dokumenta. MO Crne Gore se obavezuje da će se pridržavati ove klauzule i ovim se izričito slaže da će se u dobroj vjeri i prema najboljim namjerama pridržavati ove uredbe od strane svih fizičkih i pravnih lica koja koriste predmete za upotrebu kako je definisano u odjeljcima 1 i 2.

### **6. Povjerljivost**

- 6.1 Ugovorne strane će razmjenjivati i štiti povjerljive podatke u skladu sa Ugovorom između Vlade Crne Gore i Savezne vlade Republike Austrije o razmjeni i međusobnoj zaštiti povjerljivih podataka sačinjenog 6. juna 2011. godine.

## **7. Osiguravanje / garancija, odgovornost i jamstvo**

- 7.1 MO Austrije kao i njegovi službenici, predstavnici, organi ili bilo koje drugo osoblje MO Austrije ili bilo koja druga organizacija ili podružnica u njemu, nikoga ne predstavljaju i ne daju nikakvu garanciju i ne preuzimaju nikakvu odgovornost u vezi sa predmetima za upotrebu i / ili bilo kojim drugim materijalom navedenim u **aneksu A** ili s njim povezanim, specifično, ali bez ograničenja, na bilo koji kvalitet proizvoda, specifikacije proizvoda, karakteristike, upotrebu, ponovno punjenje ili održavanje, upotrebljivost ili bilo koje druge specifikacije ili kvalifikacije predmeta za upotrebu i njegovog sadržaja.
- 7.2 MO Austrije, kao ni njeni službenici, predstavnici, organi ili bilo koje drugo osoblje MO Austrije ili bilo koje druge organizacije ili podružnice u njemu, neće biti odgovorni za bilo koji direktan ili indirektan zahtjev, štetu ili bilo koji drugi gubitak (posebno, ali bez ograničenja lična povreda ili smrt) vezane uz predmete za upotrebu i / ili njihovim korišćenjem, posebno, ali ne ograničavajući se na upotrebu od strane MO-a Crne Gore i / ili bilo koje druge organizacije, agencije ili bilo koje druge ili treće strane koja je primila bilo koji ili sve djelove predmeta za upotrebu.
- 7.3 MO Crne Gore je dužno da preduzme sve neophodne korake za sprovođenje gore pomenutih odredbi u odnosu na bilo koju treću stranu koja je dobila bilo koji ili sve dijelove predmeta za korišćenje direktno ili indirektno od MO-a Crne Gore. Obje ugovorne strane se međusobno zastupaju i jamče da niti sklapanje ovog ugovora, izvršenje, primjena niti sprovođenje transakcija predviđenih ovim ugovorom ne rezultiraju kršenjem bilo koje odredbe bilo kojeg od važećih zakona za stranke niti važećeg zakona za ovaj ugovor.

## **8. Razno**

- 8.1 U ovom ugovoru, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije, sadržaj i naslovi su samo radi praktičnosti i ne utiču na tumačenje ovog ugovora.
- 8.2 Dodaci, aneksi i prilozi ovog ugovora čine dio istog i imaju istu snagu i učinak kao što je navedeno u glavnom dijelu ovog ugovora i svako pozivanje na ovaj ugovor uključuje dodatke, anekse i priloge.

- 8.3 Ovaj ugovor (uključujući bilo kakve dodatke, anekse i priloge na koje se odnose ili na koje se ovdje poziva) sadrži cjelokupni sporazum između ugovornih strana u vezi sa predmetima za upotrebu i zamjenjuje sve prethodne dogovore, pisane ili usmene po ovom pitanju. Izmjena ovog ugovora neće biti valjana ukoliko nije u pisanoj formi i zakonski izvršena od svih ugovornih strana ili u njihovo ime.
- 8.4 Ovaj ugovor mora biti u skladu sa međunarodnim pravom i nacionalnim zakonima ugovornih strana. U slučaju spora važi međunarodno pravo ili nacionalni zakoni ugovornih strana.
- 8.5 Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorne strane i ostaće na snazi do prestanka.
- 8.6 Ovaj ugovor potpisuju ugovorne strane u dva primjerka, od kojih je svaki potpisan i isporučen u originalu, ali svi oni zajedno čine jedan te isti dokument.
- 8.7 Original ovoga ugovora je isključivo na engleskom jeziku.

---

Potpukovnik Emil Halimović  
MO Crne Gore  
Direktorat za logistiku  
Načelnik Direkcije za materijalno zbrinjavanje

---

Verner Kernmajer  
MO Austrije  
Logistička škola OS Austrije  
Načelnik Međunarodne izgradnje kapaciteta

**Annex A**

QUICK PROPELLANT ASSESSMENT KITS

PDV ... Porez na dodatnu vrijednost

Dva (2) potpuno opremljena QUICK PROPELLANT ASSESSMENT KITS ("QPAKs"),  
i jedan (1) potpuno opremljen QUICK PROPELLANT ASSESSMENT KIT Plus ("QPAK Plus")  
svaki od njih pojedinačno ima procijenjenu vrijednost u EUR: 1.400,00 (isklj. PDV).

**1. QPAK**

Svaki od dvaju (2) potpuno opremljena QPAK-a sastoji se od materijala kao što slijedi.

**Opis dostavljenog materijala**

QPAK: lista sadržaja

<b>Opis</b>	<b>Količina</b> (po komadu)	<b>Primjedbe</b>
Transportna ambalaža	1	
Digitalni termostat	1	
Alu-blokovi	2	Svaki po 12 udubljenja
Flaša sa čepom koji se zavrće (100 ml)	5	
Ploča za testiranje	1	3 udubljenja
Multinamjenski alat	1	
Digitalna kamera inkl. punjač	1	
Micro SD inkl. adapter	1	64 GB
TLC komora sa poklopcem	1	
UV lampa	1	254 nm
Zaštitna stakla	1	
Set spatula (7 komada)	1	
USB	1	120 GB
Pleksiglas ploča	1	

## 2. QPAK Plus

Potpuno opremljeni QPAK Plus sastoji se od materijala kao što slijedi.

### Opis dostavljenog materijala

QPAK Plus: lista sadržaja

Opis	Količina (po komadu)	Primjedbe
Transportna ambalaža	1	
Alu-blokovi	2	6 udubljenja
Staklene flašice	72	
Multinamjenski alat	1	
Digitalni termometar	1	40°C – 200°C
Digitalna vaga	1	Max. 200 g
Set spatula (7 komada)	1	
Probna kašika	2	
Pleksiglas ploča	1	



## **Predlog**

### **Ugovora o ustupanju na korišćenje kompleta za brzo ispitivanje stabilnosti baruta**

između

Ministarstva odbrane Republike Austrije

(u daljem tekstu kao **"MO Austrije"**)

i

Ministarstva odbrane Crne Gore

(u daljem tekstu kao **"MO Crne Gore"**)

(MO Austrije i MO Crne Gore u daljem tekstu takođe posebno navedeni kao "**ugovorna strana**" i oboje zajednički navedeni kao "**ugovorne strane**".)

## **Preambula**

Budući da MO Austrije jača svoju namjeru da pomogne i podrži MO Crne Gore u naporima da izgradi i obuči Vojsku Crne Gore i doprinese sigurnom i bezbjednom okruženju u Crnoj Gori u korist Crne Gore;

MO Austrije u sklopu namjere programa pomoći kao i pod pokroviteljstvom programa pomoći namjerava da podrži MO Crne Gore / Vojsku Crne Gore sklapanjem ugovora o korišćenju određenih predmeta i materijala (kao što je navedeno u ugovoru) u kojemu mora da ispuni svoju obavezu kontrole municije i pogonskih punjenja (na njemačkom: 'zur Kontrolle von Munitions und Treibladungen').

Kao dio programa i pod okriljem programa pomoći, MO Austrije namjerava podržati MO Crne Gore / Vojsku Crne Gore zaključivanjem ugovora o korišćenju određenih predmeta i materijala (kako je navedeno u ovom ugovoru) u kojem MO Crne Gore / Vojsku Crne Gore moraju ispuniti svoj zadatak kontrole municije i specifične stabilnosti pogonskih punjenja (na njemačkom: 'zur Kontrolle von Munitions und Treibladungen').

Ugovorne strane obavezuju se:

### **1. Uslovi korišćenja**

- 1.1 MO Austrije ovim opunomoćuje MO Crne Gore da koristi i MO Crne Gore ovim prihvata upotrebu korišćenja dva (2) potpuno opremljena QUICK PROPELLANT ASSESSMENT KITS (u daljem kao "QPAKs" I jedan (1) potpuno opremljeni QUICK PROPELLANT ASSESSMENT KIT PLUS (u daljem kao "QPAK Plus") naveden u aneksu A (u daljem naveden kao "predmeti upotrebe") pod uslovima navedenim u ovom ugovoru.
- 1.2 MO Austrije daje pravo MO-u Crne Gore da predmete upotrebe koristi samo u svrhu obuke i u svrhu mjera za sigurno skladištenje uz pomoć i bez pomoći MO-a Austrije a sa namjerom da poboljša sistem skladištenja municije.

- 1.3 Predmeti upotrebe su predati oficiru za vezu MO-a Crne Gore 6. aprila 2021. / nadležnom licu: g-đi Nedi Kadović; +382-67-581-125; Direktorat za logistiku, MO Crne Gore. Adresa: Jovana Tomaševića 29, 81000 Podgorica, Crna Gora (u daljem kao "**POC Crne Gore**").
- 1.4 Rizik od gubitka predmeta upotrebe prenosi se u 00:00 sati na datum naveden u odjeljku 1.3.
- 1.5 Iako je opšta namjera obaju ugovornih strana da MO Crne Gore trajno koristi predmete upotrebe, MO Austrije zadržava pojedinačno pravo da zahtijeva od MO-a Crne Gore da vrati predmete za upotrebu u roku od tri mjeseca, po isključivoj procjeni MO-a Austrije u bilo koje vrijeme i na sopstveni trošak MO-a Crne Gore na bilo koje mjesto koje MO Austrije može odrediti i MO Crne Gore pristaje na takvo pravo.
- 1.6 MO Crne Gore je dužno da koristi predmete za upotrebu samo na mjestima za skladištenje municije i objektima kako je definisano u aneksu B (kako ga povremeno dopunjuje samo (a) austrijski komandant AUSTRIJSKOG mobilnog savjetodavnog tima i tima za obuku (dalje u tekstu kao MATT), ali tek nakon prethodnih informacija i koordinacije sa osobom definisanom pod (a).

## **2. Obaveze MO Crne Gore**

- 2.1 MO Crne Gore se obavezuje da neće prodavati, distribuirati, pozajmljivati i / ili dati, prenositi i / ili ustupati bilo koja druga prava u vezi sa predmetima za upotrebu bilo kom drugom fizičkom ili pravnom licu i polazi od toga da sa sigurnošću samo pripadnici MO-a Crne Gore / Vojske Crne Gore , koji su pravilno obučeni i školovani, koriste predmete za upotrebu.
- 2.2 U skladu sa odjeljkom 2.1, ako MO Crne Gore namjerava prenijeti bilo koji ili sve predmete za upotrebu drugim privatnim ili javnim organizacijama ili drugim pravnim ili fizičkim licima ili institucijama, MO Crne Gore je dužno obavijestiti MO Austrije o takvoj namjeri i MO Austrije može odobriti ili odbiti takav prijenos po vlastitoj procjeni.

- 2.3 MO Crne Gore je dužno da održava, dopunjava i / ili preuzima bilo koje druge radnje potrebne za pravilno korišćenje predmeta za upotrebu o svom trošku i uz sopstveni rizik, počevši od datuma navedenog u odjeljku 1.3 u 00:00 sati, takođe u skladu sa propisima navedenim u **aneksu A**.

### **3. Odlaganje materijala**

- 3.1 U slučaju da nekim ili svim dijelovima predmeta za upotrebu istekne rok trajanja ili se više ne mogu koristiti i / ili popravljati i / ili dopunjavati, MO Crne Gore pristaje da materijal odlaže na ekološki kompatibilan način u skladu sa svim važećim zakonima i propisima o zaštiti okoliša i o svom trošku.

### **4. Provjera i kontrola opreme**

- 4.1 MO Austrije ili bilo koji ovlašćeni austrijski predstavnik imaju pravo u bilo kojem trenutku provjeriti poštovanje ovog ugovora.

### **5. Intelektualno vlasništvo**

- 5.1 Pojedinačni i svi dijelovi navedeni u **aneksu A** isključivo su vlasništvo MO Austrije i ne smiju se kopirati, mijenjati, dopunjavati, prenositi, distribuirati, dijeliti, prodavati, pozajmljivati, zalagati ili odlagati u bilo kojem obliku. To uključuje sve planove, formule, kodove, prevode, smješe ili bilo koje druge derivate ili srodne proizvode, supstance, generičke lijekove ili sonde i bilo koja druga slična ili preuzeta dokumenta. MO Crne Gore se obavezuje da će se pridržavati ove klauzule i ovim se izričito slaže da će se u dobroj vjeri i prema najboljim namjerama pridržavati ove uredbe od strane svih fizičkih i pravnih lica koja koriste predmete za upotrebu kako je definisano u odjeljcima 1 i 2.

### **6. Povjerljivost**

- 6.1 Ugovorne strane će razmjenjivati i štiti povjerljive podatke u skladu sa Ugovorom između Vlade Crne Gore i Savezne vlade Republike Austrije o razmjeni i međusobnoj zaštiti povjerljivih podataka sačinjenog 6. juna 2011. godine.

## **7. Osiguravanje / garancija, odgovornost i jamstvo**

- 7.1 MO Austrije kao i njegovi službenici, predstavnici, organi ili bilo koje drugo osoblje MO Austrije ili bilo koja druga organizacija ili podružnica u njemu, nikoga ne predstavljaju i ne daju nikakvu garanciju i ne preuzimaju nikakvu odgovornost u vezi sa predmetima za upotrebu i / ili bilo kojim drugim materijalom navedenim u **aneksu A** ili s njim povezanim, specifično, ali bez ograničenja, na bilo koji kvalitet proizvoda, specifikacije proizvoda, karakteristike, upotrebu, ponovno punjenje ili održavanje, upotrebljivost ili bilo koje druge specifikacije ili kvalifikacije predmeta za upotrebu i njegovog sadržaja.
- 7.2 MO Austrije, kao ni njeni službenici, predstavnici, organi ili bilo koje drugo osoblje MO Austrije ili bilo koje druge organizacije ili podružnice u njemu, neće biti odgovorni za bilo koji direktan ili indirektan zahtjev, štetu ili bilo koji drugi gubitak (posebno, ali bez ograničenja lična povreda ili smrt) vezane uz predmete za upotrebu i / ili njihovim korišćenjem, posebno, ali ne ograničavajući se na upotrebu od strane MO-a Crne Gore i / ili bilo koje druge organizacije, agencije ili bilo koje druge ili treće strane koja je primila bilo koji ili sve djelove predmeta za upotrebu.
- 7.3 MO Crne Gore je dužno da preduzme sve neophodne korake za sprovođenje gore pomenutih odredbi u odnosu na bilo koju treću stranu koja je dobila bilo koji ili sve dijelove predmeta za korišćenje direktno ili indirektno od MO-a Crne Gore. Obje ugovorne strane se međusobno zastupaju i jamče da niti sklapanje ovog ugovora, izvršenje, primjena niti sprovođenje transakcija predviđenih ovim ugovorom ne rezultiraju kršenjem bilo koje odredbe bilo kojeg od važećih zakona za stranke niti važećeg zakona za ovaj ugovor.

## **8. Razno**

- 8.1 U ovom ugovoru, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije, sadržaj i naslovi su samo radi praktičnosti i ne utiču na tumačenje ovog ugovora.
- 8.2 Dodaci, aneksi i prilozi ovog ugovora čine dio istog i imaju istu snagu i učinak kao što je navedeno u glavnom dijelu ovog ugovora i svako pozivanje na ovaj ugovor uključuje dodatke, anekse i priloge.

- 8.3 Ovaj ugovor (uključujući bilo kakve dodatke, anekse i priloge na koje se odnose ili na koje se ovdje poziva) sadrži cjelokupni sporazum između ugovornih strana u vezi sa predmetima za upotrebu i zamjenjuje sve prethodne dogovore, pisane ili usmene po ovom pitanju. Izmjena ovog ugovora neće biti valjana ukoliko nije u pisanoj formi i zakonski izvršena od svih ugovornih strana ili u njihovo ime.
- 8.4 Ovaj ugovor mora biti u skladu sa međunarodnim pravom i nacionalnim zakonima ugovornih strana. U slučaju spora važi međunarodno pravo ili nacionalni zakoni ugovornih strana.
- 8.5 Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorne strane i ostaće na snazi do prestanka.
- 8.6 Ovaj ugovor potpisuju ugovorne strane u dva primjerka, od kojih je svaki potpisan i isporučen u originalu, ali svi oni zajedno čine jedan te isti dokument.
- 8.7 Original ovoga ugovora je isključivo na engleskom jeziku.

---

Potpukovnik Emil Halimović  
MO Crne Gore  
Direktorat za logistiku  
Načelnik Direkcije za materijalno zbrinjavanje

---

Verner Kernmajer  
MO Austrije  
Logistička škola OS Austrije  
Načelnik Međunarodne izgradnje kapaciteta

**Annex A**

QUICK PROPELLANT ASSESSMENT KITS

PDV ... Porez na dodatnu vrijednost

Dva (2) potpuno opremljena QUICK PROPELLANT ASSESSMENT KITS ("QPAKs"),  
i jedan (1) potpuno opremljen QUICK PROPELLANT ASSESSMENT KIT Plus ("QPAK Plus")  
svaki od njih pojedinačno ima procijenjenu vrijednost u EUR: 1.400,00 (isklj. PDV).

**1. QPAK**

Svaki od dvaju (2) potpuno opremljena QPAK-a sastoji se od materijala kao što slijedi.

**Opis dostavljenog materijala**

QPAK: lista sadržaja

Opis	Količina (po komadu)	Primjedbe
Transportna ambalaža	1	
Digitalni termostat	1	
Alu-blokovi	2	Svaki po 12 udubljenja
Flaša sa čepom koji se zavrće (100 ml)	5	
Ploča za testiranje	1	3 udubljenja
Multinamjenski alat	1	
Digitalna kamera inkl. punjač	1	
Micro SD inkl. adapter	1	64 GB
TLC komora sa poklopcem	1	
UV lampa	1	254 nm
Zaštitna stakla	1	
Set spatula (7 komada)	1	
USB	1	120 GB
Pleksiglas ploča	1	

## 2. QPAK Plus

Potpuno opremljeni QPAK Plus sastoji se od materijala kao što slijedi.

### Opis dostavljenog materijala

QPAK Plus: lista sadržaja

Opis	Količina (po komadu)	Primjedbe
Transportna ambalaža	1	
Alu-blokovi	2	6 udubljenja
Staklene flašice	72	
Multinamjenski alat	1	
Digitalni termometar	1	40°C – 200°C
Digitalna vaga	1	Max. 200 g
Set spatula (7 komada)	1	
Probna kašika	2	
Pleksiglas ploča	1	